

t122_zmodul01 (TM- MyjCW6H49iecPqXmvmGFj9sNZ9wCSpp4u)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v13_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_zmodul01 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_zmodul01 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_zmodul01 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_zmodul01 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_zmodul01 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_zmodul01 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k8_zmodul01 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_zmodul01 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v13_algstr_0 X0) \wedge ((v2_rlvect_1 \\ & X0) \wedge ((v3_rlvect_1 X0) \wedge ((v4_rlvect_1 X0) \wedge ((v2_zmodul01 X0) \wedge \\ & ((v3_zmodul01 X0) \wedge ((v4_zmodul01 X0) \wedge ((v5_zmodul01 X0) \wedge (l1_zmodul01 \\ & X0)))))))))) \Rightarrow (m1_zmodul01 X0 X0) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v13_algstr_0 X0) \wedge ((v2_rlvect_1 \\ & X0) \wedge ((v3_rlvect_1 X0) \wedge ((v4_rlvect_1 X0) \wedge ((v2_zmodul01 X0) \wedge \\ & ((v3_zmodul01 X0) \wedge ((v4_zmodul01 X0) \wedge ((v5_zmodul01 X0) \wedge (l1_zmodul01 \\ & X0)))))))))) \Rightarrow (\forall X1. (X1 = k8_zmodul01 X0) \Leftrightarrow (\forall X2. (\\ & X2 \in X1) \Leftrightarrow ((v1_zmodul01 X2) \wedge (m1_zmodul01 X2 X0)))) \end{aligned} \tag{2}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v13_algstr_0 X0) \wedge ((v2_rlvect_1 \\ & X0) \wedge ((v3_rlvect_1 X0) \wedge ((v4_rlvect_1 X0) \wedge ((v1_zmodul01 X0) \wedge \\ & ((v2_zmodul01 X0) \wedge ((v3_zmodul01 X0) \wedge ((v4_zmodul01 X0) \wedge ((v5_zmodul01 \\ & X0) \wedge (l1_zmodul01 X0)))))))))) \Rightarrow (X0 \in k8_zmodul01 X0) \end{aligned}$$